

# SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal


**S T U D Y**

You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexamapers.co.za](http://www.saexamapers.co.za)





# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**MOTSHEANONG/PHUPJANE 2024**

**TATAISO YA HO TSHWAYA**

**MATSHWAO: 100**

**EM SKOSANA  
DBE IM**

13/06/2024

**DR M MATSABISA  
UMALUSI**

13/06/2024

**MP THITO  
UMALUSI**

13/06/2024



**Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 13**



**KAROLO YA A: MOQOQO****Dintlha tsa tataiso tsa meqoqo****1.1 Dieta tsa tla tsa ntlotlollla letsatsing leo.**

Mofuteng ona wa moqoqo, mongodi o pheta pale kapa o pheta diketsahalo tse etsahetseng. O ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa a ka qoqa ka mathata a mo hlahetseng ka lebaka la dieta.
- A ka hhalosa maikutlo a hae ka se ileng sa etsahala le hore o ile a etsa jwang.

[50]

**1.2 Mekgwa eo tlhekefetso e iponahatsang ka yona setjhabeng.**

Moqoqong o hhalosang mongodi o hhalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hhaloswang ka tsela e hlakileng.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a ka hhalosa mefuta ya tlhekefetso le matshwao a yona ho mohlekefetsuwa.
- A ka fana ka keletso ho mahlatsipa.

[50]

**1.3 Ke ne ke qala ho utlwa hore ho ratwa ke ntho e monate hakaalo.**

Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o tebisa maikutlo le ho hhalosa sehlooho ka botebo.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka diketsahalo tse neng di bontsha hore ho ratwa ke ntho e ntle.
- A ka hhalosa maikutlo a hae ka ho ratwa.

[50]

**1.4 Inshorens e ka thusa hape e ka ba kotsi setjhabeng.**

Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o tshehetsa mahlakore a mabedi a taba mme getellong a hlahise ntlhakemo ya hae.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a tshohle ka bohlokwa ba inshorens maphelong a batho.
- A boele hape a tshohle ka dimpe tsa inshorens maphelong a batho.

[50]

**1.5 Ebe ke ketso e nepahetseng ya hore ha lelapa le nka leeto le lelelele matsatsing a phomolo ditho tsohle tsa lelapa di tsamaye ka sepalangwang se le seng?**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o kgetha lehlakore la hae mme a le tshehetse ka dintlha tse utlwahalang.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa ya tshehetsang lehlakore a ka qoqa ka kotsi e ka hlahelang lelapa lohle ha le tsamaya mmoho.
- Ya hananang le sehlooho a ka bontsha bohlokwa ba hore lelapa le tsamaye kaofela ha le nka leeto matsatsing a phomolo.

[50]



- 1.6– **Setshwantsho sa 1.6, 1.7 le sa 1.8**  
 1.8     • Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme o iqapela sehlooho ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang maikutlong a hae.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**


- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho. [50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50****TATAISO HO MOTSHWAI****Ho tshwaya tema ya boiqapelo**

Moqoqo o lokela hore o bonahale hore o tshwauwe wa ba wa abelwa matshwao ka tshwanelo. Matshwao a abilweng bakeng sa moqoqo, a lokela a be a le bopaki ba hore o tshwauwe ka nepo.

Ho fapano le kgutsufatso, moo ho nang le dipehelo tsa mantswe tse notlehileng, moqoqo wona ke mosebetsi wa boiqapelo. Haeba moqoqo o phalla malebana le boiqapelo ebile o hapa mmadi, ha se toka ho tsepamisa maikutlo ho bolelele feela ho sa tsotellwe dikahare. Molao o ka sehloohong ke wa hore:

Ha ho na dikotlo tse ding tse ka eketswang kaha ruburiki ka boyona e na le dikotlo tsa yona.



**MEFUTA YA MEQOQO**

Mefuta ya Ditema	Ditema tsa Phetelo/o halosang	Ditema tsa Dinnete	Ngangisano/o sa nkeng lehlakore (Ditema tse susumetsang.)
Sebopheho sa ka ntle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehlooho</li> <li>• Selelekela</li> <li>• Mmele</li> <li>• Phethelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehlooho</li> <li>• Dihloohwana</li> <li>• Selelekela</li> <li>• Mmele</li> <li>• Phethelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehlooho</li> <li>• Selelekela</li> <li>• Mmele</li> <li>• Phethelo</li> </ul>
Sebopheho sa seratswana	<p><b>Mohato/Setepe</b> Moralo wa mantha o hatellang hodima ditsela tse itseng tsa ho etsa dintho le tsa phetelo tse ihshelehileng hodima thahlamano ya diketsahalo ho latela nako.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopoly wa sehlooho</li> <li>• Dipolelo tsa tlatsetso ho bontsha thahlamano ya diketsahalo.</li> </ul>	<p><b>Ketane</b> Dipolelo tse hahang di latelana di hokahantswe ke polelo e tleng pele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopoly wa sehlooho</li> <li>• Dipolelo tsa tlatsetso</li> </ul>	<p><b>Mokolokotwane</b> Mathathama a dingangisano/dinnete tse phaelletsweng ho tshehetsha nthha e itseng.</p> <p><b>Botsitso</b> Ho tshehetsha mahlakore ka bobedi ka dingangisano tse lekalekanang mabapi/kgahlanong le nthakgolo, e ho fana ka tekatekano lehlakoreng ka leng.</p> <p><b>Ngangisano:</b> <b>Selelekela</b> – nthakemo e hlake <b>Mmele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopoly wa sehlooho</li> <li>• Dingangisano tse latelwang ke ditthaloso</li> </ul> <p><b>Phethelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgothaletsa</li> <li>• Kgutsufatsa/phethelo</li> <li>• Nthakemo e hlahelle</li> </ul> <p><b>O sa nkeng lehlakore:</b> <b>Selelekela</b> – nthakemo e hlake <b>Mmele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polelo ya mohopoly wa sehlooho</li> <li>• Dipolelo tse tshehetsang</li> <li>• Dinthla tse kgahlanong le sehlooho hammoho le mabaka.</li> </ul> <p><b>Phethelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgothaletsa</li> <li>• Kgutsufatsa/phethelo</li> <li>• Nthakemo e hlahelle</li> </ul>
Makgetha (Matshwao)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di re qoqela ka pale e mabapi le motho/batho, sebaka le nako ya diketsahalo.</li> <li>• Di na le mopheti kapa mongodi wa pale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fana ka tsebo kapa thahisoleseding ya nnete.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di kemiseditse ho hohela/ho okaoketsa maikutlo kapa diketsa tsa mmadi.</li> </ul>
Makgetha a puo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo ya semmuso kapa eo e sang ya semmuso</li> <li>• Lekgathe lefetile le sebediswa haholo.</li> <li>• Mahokedi a kang kamora, yaba, pele ho moo, pele, kahoo, jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo ya semmuso</li> <li>• Lekgathe lejwale le a sebediswa.</li> <li>• Puo e sa bontsheng maikutlo a mongodi</li> <li>• Jakone (puo e sebediswang lekaleng le ikgethileng la tsa mosebetsi.)</li> <li>• Sehalo sa semmuso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e tobang taba e a sebediswa.</li> <li>• Puo ya bonono, e kang ya mekgabisopuo.</li> <li>• E hlaha eka e tseba matswalo le ditabatabelo tsa rona kahoo di sebedisa monyeta oo ho okaoketsa maikutlo a babadi.</li> <li>• E hlaha dikgopolotaba eka ke taba.</li> <li>• ditshwantsho &amp; tshebediso ya mmala.</li> <li>• Dingangisano tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</li> </ul>

**ELA TLHOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena e latelang ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo.
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditthaloso tsa phihlello.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya phihlello e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la Sebopheho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.



...JAC 0095, PRETORIA 0091

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla



**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 50) SESOTHO PUO YA LAPENG (HL) – SELIKHLELA**


Makgetha a ho lekanyetsa	Phihiello e babatsethang	Phihiello e supang bogkoni	Phihiello e mahareng	Phihiello ya motho feela	Phihiello ya motho feela	Phihiello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b> Nehelano ya sebilo. Ithopiso ya mehopolo le dithila, kelholoko ya baamohedi ba ditiba, makgeniselo le maeno	28–30  Bomebo bo hodiimo	22–24  Bomebo bo base	16–18  Bomebo bo base	10–12  Bomebo bo base	10–12  Bomebo bo base	4–6  Bomebo bo base
-nehelano e bontsingang kuthwisiso e supang bogkoni bo ikgethang; -mehopolo e bontsingang mme e subitseng e phiphisa monahano, mme ke e subitseng e ihophisitswe ka tsela e ihophisitswe hantlo haholo, mme o monahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-nehelano e ralihlelo hantlo haholo -mehopolo e tsamaleana le seholo ka botalo, e kgahlago, mme e na le bopaki ba mehopolo e subitseng -o ihophisitswe hantlo haholo, mme o monahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-nehelano ke e kgotsotsang ditlokelo; -mehopolo e momahane ka tsela e kgotsotsang le e lgodisang; -o ihophisitswe ka tsela e utwitseshang mme o monahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-nehelano e momahane mna le mane; e sa hakang; -ihophisitswe hantlo haholo, mme o monahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-nehelano e momahane mna le mane; e sa hakang; -ihophisitswa ka tshwanelo le momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-nehelano e momahane mna le mane; e sa hakang; -ihophisitswa ka tshwanelo le momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-nehelano e tswele lekoteng ho hohang; -mehopolo ke e sa tssepamang e dubakaneng; -ha e utwahale, mme dithla di a phetakwi; -ha e a ihophiswa ka tshwanelo le monahano ha e yo.
<b>MATSHWAO A: 30 PUO, SETAELI LE TOKISO YA DIPOSO</b> Sehalo, rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo ka tsela e babatsethang, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo, tshebediso ya hasa puo e a kgeleng, mme e bonitha bonithsopo ka tsela e tsotshang -o sebeditswe seholo se setutlo mne se sumetseng tra tsela e kgeleng -o batita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe ka bogkoni bo tsotshang haholo.	25–27  Bomebo bo hodiimo	19–21  Bomebo bo base	12–15  Bomebo bo base	8–9  Bomebo bo base	5–6  Bomebo bo base	0–3  Bomebo bo base
-mosebediso o tswileng matsoho leha o haelwa ke dithila a ise kgeleng tsu moqogo o babatsethang; -mehopolo ke e subitseng mme e bonitha bohpeske; -o ihophisitswe hantlo haholo ka tsela e kgeleng, mme o monahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e radilwe hantlo; -mehopolo ke e loketseng mme ke e tha haselisang -o ihophisitswe hantlo ka tsela e bontshang bogkoni, mme o monahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e kgotsotsa leha e sa hiaka mona le mane -mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng -ho na le ihophisitswe selekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e kgotsotsa leha e sa hiaka mona le mane -mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng -ho na le ihophisitswe selekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e boho ho tswele lekoteng -ihophisitswe hantlo e a momahane ka tshwanelo, mme e a tshelisa -nehelano e na le bopaki bo tokolang haholo ba ihophisitswe momahane.	-Nehelano e boho ho tswele lekoteng -ihophisitswe hantlo e a momahane ka tshwanelo, mme e a tshelisa -nehelano e na le bopaki bo tokolang haholo ba ihophisitswe momahane.	-boileko ha bo yo ba ho arabela seholo -mehopolo e tswele lekoteng ka ho phetahala, ha e a neaphala seholochong, mme e dubakan.
<b>MATSHWAO A: 30 PUO, SETAELI LE TOKISO YA DIPOSO</b> Sehalo, rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo ka tsela e babatsethang, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo, tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fatisa modelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tshwanelo -sehalo se sebeditswe itolontswi ya motho -o radilwe ka tsela e mahareng feela	14–15  Bomebo bo hodiimo	11–12  Bomebo bo base	8–9  Bomebo bo base	5–6  Bomebo bo base	5–6  Bomebo bo base	0–3  Bomebo bo base
-tshebediso ya puo ke e kgotsotsang leha iheriseng maemo -obatita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe ka bogkoni bo tsotshang haholo.	-sehalo rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fatisa modelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tshwanelo -tshebediso ya puo ke e kgotsotsang leha iheriseng maemo -obatita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe hantlo haholo.	-sehalo rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fatisa modelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tshwanelo -tshebediso ya kgotsotsang leha iheriseng maemo -obatita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe hantlo haholo.	-sehalo rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fatisa modelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tshwanelo -tshebediso ya kgotsotsang leha iheriseng maemo -obatita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe hantlo haholo.	-sehalo rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fatisa modelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tshwanelo -tshebediso ya kgotsotsang leha iheriseng maemo -obatita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe hantlo haholo.	-sehalo rejisetara, setaele itolontswi di loketse sephleo, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fatisa modelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebeditswe ka tshwanelo -tshebediso ya kgotsotsang leha iheriseng maemo -obatita o tlaka diphosu tsu puo le isa mopeletlo; -o radilwe hantlo haholo.	-puo e sebeditswe uhlwitseshang ha se e uhlwitseshang -sehalo, rejisetara, setaele itolontswi baamohedi ba ditiba, sephleo le maemo -tshebediso ya kgotsotsang leha iheriseng maemo -sehalo haholo ho nehelano e sa uhlwitsesheng
<b>MATSHWAO A: 15 SEBOPHEHO</b> Makgetha a temia; popelo ya dipolelo le kgodiso ya diratswana.	5  Bomebo bo base	10  Bomebo bo base	7  Bomebo bo base	4  Bomebo bo base	2  Bomebo bo base	0–1  Bomebo bo base
-kgodiso ya seholo ke e babatsethang -katoloso ya mehopolo ya seholo ke e kgeleng -dipolelo le diratswana di bopilwe hantlo haholo	-ihophisitswa ka tsela e mahareng -ihophisitswa ka tsela e kgeleng	-ihophisitswa ka tsela e mahareng -ihophisitswa ka tsela e kgeleng	-ihophisitswa ka tsela e mahareng -ihophisitswa ka tsela e kgeleng	-ihophisitswa ka tsela e mahareng -ihophisitswa ka tsela e kgeleng	-ihophisitswa ka tsela e mahareng -ihophisitswa ka tsela e kgeleng	-menpolo ya bohlokwa e a haella -dipolelo le diratswana ise hlahitsweng ke ise fosahitseng -moqogo ha o na molelo o lebelitsweng
<b>MATSHWAO A: 5</b>						

Difuperveng tsu pampiri ena di se sebeditswe ntle ho tumello

Pheta

**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

<b>Makgetha a tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopoho	05	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	



**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****POTSO YA 2****2.1 IMEILI****Sebopoho**

- Mongodi le mongollwa ba lokela ho ba le diaterese tsa imeili.
- Diaterese tsa batho ba bang ba ka romellwang molaetsa oo, di ba le sebaka sa tsona ka tlasa ya ya romellwang molaetsa. Sebaka seo se hlahiswa ka ditlhaku tsa Cc, mme diaterese tsa imeili tsa batho bao di a hlahella.
- Ho ka boela ha ba le batho ba bang hape ba ka romellwang molaetsa oo empa diaterese tsa diimeile tsa bona di sa hlahelle moo molaetseng, mme sebaka seo se hlahiswa ka ditlhaku tsa Bcc.
- Ka mora sebaka sa diaterese ho ba le sebaka sa ho ngola sehlooho sa molaetsa. Sehlooho sa molaetsa wa imeili se lokela ho ngolwa hantle, se hlake, se utlwisisehe.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

Mohlahlobuwa o ngola imeili e yang bankeng ka sepheo sa ho kopa karete e nngwe ya banka.

[25]

**2.2 LENGOLO LA SEMMUSO****Sebopoho**

- Diaterese di pedi;
- Aterese ya *mongodi* wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba ka letsohong le letona, e nto latelwa *ke letsatsi*, *kgwedi* le *selemo*, feela jwalo ka lengolo la setlwaedi;
- Aterese ya ya *ngollwang* (moamohedi) e ngolwa ka letsohong le letshehadi. Aterese ya moamohedi e etellwe pele ke maemo a tshebetso a ya ngollwang, ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo;
- Tlasa aterese ho ngolwe tumediso (Monghadi, Mofumahadi kapa Mofumahatsana le Mohlomphehi) ka botlalo.
- Tlasa tumediso ho ngolwa *mola wa sehlooho* – o totobatsang sepheo sa lengolo leo;
- Kamora mola wa sehlooho ho ngolwa seratswana sa selelekela seo e leng ntshetsopele ya ditaba;
- Ho feta mona seratswana se seng le se seng ke se matlafatsang mehopolo e fapaneng ya taba eo ho buuwang ka yona. Ho siuwe mola pakeng tsa diratswana;
- Qetelo le yona ke ya puo ya semmuso, mme e ka ngolwa e le 'Ka botshepehi', 'Wa tsena', 'Ka boikokobetso', jj.
- Ya ngolang lengolo o lokela ho saena pele, a nto ngola lebitso la hae ka botlalo ka tlase.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

Mohlahlobuwa o ngola lengolo lena ho thoholetsa Letona ka tshehetso ya lona ho baithuti ba itlhommeng pele diphethong tsa naha.

[25]

## 2.3 RAPOROTO

Ena ke tlaleho e tlalehang ka ketsahalo ya ngwana a ileng a wela nokeng.

**Sebopoho**

- Sebaka, nako le letsatsi la ketsahalo,
- Mabitso a motho ya amehang ketsahalong eo ho tlalehwang ka yona.
- Tlhaloso ya ketsahalo eo,
- Dikgato tse nkuweng ka mora ketsahalo eo,
- Batho ba bang ba boneng ketsahalo eo,
- Mabitso a motho ya fanang ka tlaleho.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

Mohlahlobuwa a tlalehe ka ketsahalo eo a e boneng ha ngwana a wela nokeng.

[25]

## 2.4 TEKOLOKAKARETSO

**Sebopoho**

- E ngolwa ho hlaha ntlhakemong ya mongodi mme o sebedisa maemedi a motho wa pele kapa a mmui.
- Ntlhakemong ya hae mongodi a hlahise mahlakore ka bobedi, tse ntle le tse mpe tsa seo a ngolang ka sona;

**Dikahare tse ka lebellwang:**

- Mohlahlobuwa a bue ka botle ba buka eo.
- Mohlahlobuwa a bue ka bobe bo ka tliswang ke buka ena.
- A ntano phethela ka dintlafatso tse ka etswang bukeng eo.

[25]

## 2.5 PUISANO


**Sebopoho:**

- E ngolwa e le ho puo ya mmui;
- Matshwao a di-a-bulwa-di-a-kwala ('...') ha a sebediswe;
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi (jk. Moleboheng:);
- Polelo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba le karabelo ya polelo e sa tswa buuwa;
- Sehalo le puo e sebediswang di tla itshetleha kamanong ya dibui;
- Ho tlolwe mola dipakeng tsa sebui ka seng ho etsa hore mosebetsi o balehe habonolo esita le ho ba makgethe.

**Dikahare tse ka lebellwang:**

Mohlahlobuwa o ngola puisano e dipakeng tsa Dineo le seletsi sa mmino, DJ Bobs se hlolehileng ho iponahatsa moketjaneng wa letsatsi la tswalo la Dineo empa se lefilwe.

[25]



Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phethla



## 2.6 PUO

**Sebopheho**

- Pulo e ka ba polelo kapa polediso ya bohlale, e tla hohela le ho qahamisa ditsebe tsa bamamedi;
- Dintlha di hlophiswe ka boqhetseke hore puo e phalle;
- Dipolelo e be tse kgutshwane, tse kenyeditseng bonono ho natefisa;
- Puo e phalle: ho be le selelekela, mmele wa dintlha tse momahaneng le qetelo e monate;
- Dintlha e be tse kgolwehang.

**Dikahare tse ka lebellwang:**


Mohlahllobuwa a ngole puo eo a tlang ho nehelana ka yona phuthehong letsatsing leo ho amohelwang moruti ka lona.

[25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:**

50

100



**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****Ho tshwaya tema ya boiqapelo**


Tema ya kgokahano ha e a tshwanelo hore e hloke disimbolo tsa ho tshwaya ho bontsha hore e badilwe ya ba ya abelwa matshwao ka nepo. Matshwao a abilweng bakeng sa tema ya kgokahano, a lokela a be le bopaki ba hore e tshwauwe ka tshwanelo.


Ho fapano le kgutsufatso, moo ho nang le dipehelo tsa mantswe tse notlehileng, tema ya kgokahano yona ke mosebetsi wa boiqapelo. Haeba tema e phalla malebana le boiqapelo ebile e hapa mmadi, ha se toka ho tsepamisa maikutlo ho bolelele feela ho sa tsotellwe dikahare. Molao o ka sehloohong ke wa hore:

Ha ho na dikotlo tse ding ka eketswang kaha ruburiki ka boyona e na le dikotlo tsa yona.

**ELA TLHOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena e latelang ka nako tsohle ha o lekanyetsa ditema tsa kgokahano.
- Matshwao a 0–25 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso tsa phihlello.



**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihiello e babatsehang	Phihiello e supang bokgoni	Phihiello e mahareng	Phihiello ya motheo feela	Phihiello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALOLE SEBOPEHO</b> (Nehelano le mehpolo)	-Nehelano e babatsehang ya seholoo e supang bokgoni bo ikgethang -Mehpolo e matla e sutsitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame seholohong -Mehpolo le dikahare ke tse momahaneng, tse halositsweng ka botebo, mme dinthia di tshehetsa seholoo -Sebopopeho ke se loletseng se nang le diphoso tse mmalwa feela.	-Nehelano e ntle haholo e bonishang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame seholohong -Mehpolo le dikahare ke tse momahaneng, tse halositsweng ka botebo, mme dinthia di tshehetsa seholoo -Sebopopeho ke se loletseng se nang le diphoso tse mmalwa feela.	-Nehetano e lekaneng e bonishang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano e na le tsepamo e itseng feela seholohong mme ho na le ho kgera ho itseng -Mehpolo le dikahare di na le nomahanano e amohelehang -Ke dinthia tse itseng feela tse tshehetsang seholoo -Ka kakaretso sebopopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	-Nehelano ya motheo e bonishang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e a tsepama seholohong ka ho pheithahala mme e a kgera -Mehpolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Seholoho se tshehetswa ke dinthia tse itseng feela -Sebopopeho se foofo feela, mme se na le boholo tshehetsang seholotsa bo boholo	-Nehelano e tolobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo -Mehpolo le dikahare ha di na momahanano -Ke dinthia tse mmalwa haholo tse tshehetsang seholoho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopopeho se nepahetseng
<b>Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba le matshwao/makgetha a tema le maemo</b>	-Nehelano ha e kgere e tsepame seholohong -Mehpolo le dikahare ke tse momahaneng -Dinthia tsolie di tshehetsa seholoo, mme di halositsweng ka botebo -Sebopopeho ke se nepahetseng	-Nehelano e ntle haholo e bonishang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame seholohong -Mehpolo le dikahare ke tse momahaneng, tse halositsweng ka botebo, mme dinthia di tshehetsa seholoo -Sebopopeho ke se loletseng se nang le diphoso tse mmalwa feela.	-Nehetano e lekaneng e bonishang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano e na le tsepamo e itseng feela seholohong mme ho na le ho kgera ho itseng -Mehpolo le dikahare di na le nomahanano e amohelehang -Ke dinthia tse itseng feela tse tshehetsang seholoo -Ka kakaretso sebopopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	-Nehelano ya motheo e bonishang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e a tsepama seholohong ka ho pheithahala mme e a kgera -Mehpolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Seholoho se tshehetswa ke dinthia tse itseng feela -Sebopopeho se foofo feela, mme se na le boholo tshehetsang seholotsa bo boholo	-Nehelano, rejistara, setaele le tlottonswe di loketsa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo -Tshebediso ya e nepahetseng e bileng e bopophile hantle -Tshebediso ya tlottonswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moeilelo
<b>MATSHWAO A: 15 PUO, SETAELLE LE TOKISO YA DIPHOSO</b>	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketsa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka tsela e bakatsehang -Tshebediso ya puo e nepahetseng e bopophile hantle -Nehelano ha e na diphoso	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketsa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle -Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopophile hantle -Tshebediso ya tlottonswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moeilelo	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketsa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo -Tshebediso ya tlottonswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moeilelo	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketsa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle -Tshebediso ya puo e fosahetsa ebile e tltsie diphoso tse ngata -Tshebediso e sang kae ya tlottonswe -Moeilelo o nyotobetswe	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tltsie diphoso e dubakane -Tlottonswe ha e dumellane le maemo -Diphoso di nyotobedise moeilelo haholo.
<b>MATSHWAO A: 10</b>					

Difupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopoho	15	DMS. =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphosso	10	PST =
<b>Matshwao</b> <b>ohle</b>	<b>25</b>	



SA EXAM  
PAPERS